

Braj. 247  
Podgorica, 23. 11. 2022. god.

## VIJEĆU METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA


Ovdje

**PREDMET:** Predlog Komisije za odbranu master rada

Shodno dopisu, u kome smo obaviješteni da je Komisija za pisanje izvještaja o ocjeni master rada pod nazivom: " *Antioksidativni kapacitet pitome i divlje kupine (Rubus fruticosus L.) sa područja Crne Gore* ", kandidatkinje Gordane Bošković, Spec. App. Zaštite životne sredine, dostavila Vijeću Metalurško-tehnološkog fakulteta izvještaj na razmatranje i da na rad kandidatkinje, koji je stajao na uvid javnosti, u univerzitetskoj biblioteci, nije bilo primjedbi Komisija za postdiplomske/master studije MTF-a dostavlja Vijeću Metalurško-tehnološkog fakulteta predlog Komisije za odbranu master rada:

1. Prof. dr Vesna Vukašinović-Pešić, vanredni profesor MTF-a, mentor
2. Prof. dr Biljana Damjanović-Vratnica, redovni profesor MTF, predsjednik
3. Prof. dr Nada Blagojević, redovni profesor MTF-a, član

U dogovoru sa kandidatkinjom, termin odbrane će biti naknadno utvrđen.



PREDMET: Izvještaj komisije za ocjenu master rada pod nazivom „Antioksidativni kapacitet pitome i divlje kupine (*Rubus Fruticosus* L.) sa područja Crne Gore“, kandidatkinje Gordane Bošković, Spec. App. zaštite životne sredine.

Na osnovu odredbi Statuta Univerziteta Crne Gore i odredbi Pravila studiranja na postdiplomskim studijama Univerziteta Crne Gore, Vijeće Metalurško-tehnološkog fakulteta na sjednici održanoj 01.04.2022. godine, imenovalo je Komisiju za ocjenu master rada pod nazivom „**Antioksidativni kapacitet pitome i divlje kupine (*Rubus Fruticosus* L.) sa područja Crne Gore**“, kandidatkinje Gordane Bošković, Spec. App. zaštite životne sredine.

Nakon uvida u kompletan priloženi materijal Komisija u sastavu:

Prof. dr Nada Blagojević, MTF, Podgorica, predsjednik;

Prof. dr Vesna Vukašinović-Pešić, MTF, Podgorica, mentor;

Prof. dr Biljana Damjanović-Vratnica, MTF, Podgorica, član

podnosi

### IZVJEŠTAJ

o master radu

#### Kratak prikaz

Master rad „Antioksidativni kapacitet pitome i divlje kupine (*Rubus Fruticosus* L.) sa područja Crne Gore“, kandidatkinje Gordane Bošković, Spec. App. zaštite životne sredine, urađen je u skladu sa odobrenjem koje je za ovu temu dalo Vijeće Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Rad je prikazan na 70 strana i sadrži: Izvod (2 strane), Abstract (2 strane), Uvod (1 strana), Teorijski dio (24 strane), Eksperimentalni dio (7 strana), Rezultate i diskusiju (17 strana), Zaključak (2 strane) i Literaturu (9 strana). Pored navedenog rad sadrži i Naslovnu stranu, jednu stranu Podaci i informacije o magistrantu sa imenima Komisije, Zahvalnicu (1 strana), Sadržaj (2 strane) i Izjavu o autorstvu (1 strana). U tekstu rada je uključeno 28 slika i 9 tabela. U Literaturi je dat popis 106 referenci.

## **Postavljeni cilj rada**

U uvodnom dijelu ovog master rada kandidatkinja kao osnovni cilj rada navodi određivanje antioksidativnog potencijala soka i tropa pitome i divlje kupine (*Rubus Fruticosus L.*) sa područja Crne Gore, primjenom UV-Vis spektrometrijskih metoda i HPLC analiza. Za određivanje ukupne antioxidsidativne aktivnosti koristila je različite testove: FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) i DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil). Osim biološki aktivnih supstanci (fenola, flavonoida, antocijana i tanina) određivala je i sadržaj mikroelemenata (Fe, Cu, Mn, Zn, Cd, Pb i Ni) u uzorcima ploda, tropa i soka pitome i divlje kupine primjenom atomske apsorpcione spektroskopije (AAS). Dakle, cilj ovog rada je bio ispitivanje biološke aktivnosti soka i tropa pitome i divlje kupine i određivanje sadržaja mikroelemenata u soku, tropu i plodu pitome i divlje kupine.

U **teorijskom dijelu** dat je osvrt na morfologiju kupine i njenih plodova, naglašen je značaj antioksidativne aktivnosti i ljekovitih svojstava ove biljke. U ovom dijelu istaknut je negativan uticaj slobodnih radikala i oksidativnog stresa koji je povezan sa razvojem degenerativnih i hroničnih bolesti. Posebna pažnja je posvećena polifenolnom sastavu kupine gdje, pored ostalog, kandidatkinja navodi strukturu i funkcionalnost ove grupe jedinjenja. Kandidatkinja ukazuje na biološku aktivnost polifenolnih jedinjenja, prisutnih u kupinama, koja imaju antioksidativni potencijal i blagotvorno dejstvo na ljudski organizam (fenolna jedinjenja, flavonoidi, antocijani i tanini). Kandidatkinja je dala literaturni pregled sadržaja biološki aktivnih jedinjenja kupine iz različitih djelova svijeta kao i literaturni pregled sadržaja mikroelemenata u kupini iz različitih oblasti. Pored toga, ukratko je opisala principe analitičkih metoda za određivanje hemijskog sastava kupine a koje su korišćene u ovom istraživanju, tj. spektrofotometrijske (UV/Vis), AAS i hromatografsku metodu (HPLC).

**Eksperimentalni dio** sadrži opis uzorkovanja kupine i mapu Crne Gore sa lokalitetima uzorkovanja kupine, detaljan opis postupaka pripreme ispitivanih uzoraka kupine i eksperimentalnih uslova određivanja u zavisnosti od tipa istraživanja. Naveden je i detaljan opis metoda primijenjenih u ovom istraživanju.

U poglavljiju **Rezultati i diskusija** dat je prikaz dobijenih rezultata. U cilju određivanja aktioksidativne aktivnosti kupine procijenjen je sadržaj pojedinih fenolnih jedinjenja primjenom spektrofotometrijskih i hromatografskih metoda u soku i tropu pitome i divlje kupine, kao i primjenom antioksidativnih testova (DPPH i FRAP). Za UV/Vis i AAS određivanja konstruisane su kalibracione krive dok su hromatogrami dobijeni primjenom tečne hromatografije visokih preformansi (HPLC). U ovom poglavljju kandidatkinja je detaljno diskutovala dobijene rezultate i poređila ih sa literaturnim podacima. Prilikom istraživanja uočeno je da sok pitome kupine sadrži više ukupnih fenola u odnosu na sok divlje kupine dok je u tropu obije sorte sadržaj ukupnih fenola bio sličan. Ispitivanjem flavonoida utvrđeno je da divlja kupina sadrži više i u soku i u tropu u odnosu na pitomu kupinu. Kada su u pitanju tanini, sadržaj je različit u zavisnosti od toga da li je ispitivan sok ili trop. Sok pitome kupine ima više tanina od soka divlje kupine dok trop divlje kupine sadrži više tanina u odnosu na trop pitome kupine. Ukupnih antocijana je zabilježeno kod divlje kupine više u tropu, a kod pitome u soku. Prilikom određivanja pojedinačno identifikovanih antocijana, primjenom HPLC analize, u tropu obije sorte kupine zabilježen je veći sadržaj ovih jedinjenja u poređenju sa sokovima. Ovakva raspodjela fenolnih jedinjenja može se pripisati različitim karakteristikama sorti i tome što se fenolna jedijenja više zadržavaju u sjemenkama i pokožici kupine nego u soku. Kandidatkinja je antioksidativnu aktivnost ispitivanih uzoraka kupine provjerila i primjenom aktioksidativnih testova (DPPH i FRAP), pri čemu je utvrđeno da se značajno bolji rezultati i za trop i za sok obje sorte kupine dobijaju korišćenjem DPPH testa. Takođe, kandidatkinja je detaljno diskutovala rezultate određivanja

mikroelemenata u soku, tropu i u plodu pitome i divlje kupine.. Detaljno je diskutovala i zdravstvene aspekte konzumiranja ploda kupine kao i njenu nutritivnu vrijednost na osnovu prisustva esencijalnih mikroelemenata. U cilju procjene nutritivne vrijednosti ispitivanih uzoraka kupina, određen je procentualni dnevni unos esencijalnih mikroelemenata iz jedne porcije i zabilježeno da se u organizam unese oko 10 % Fe iz gajene odn. 9 % Fe iz divlje kupine, 10 % Mn iz gajene odn. 32 % Mn iz divlje kupine, 14 % Cu iz gajene odn. 11 % Cu iz divlje kupine i 2 % Zn u slučaju obje vrste kupine.

Kandidatkinja je u cilju procjene uticaja sadržaja i sastava fenolnih jedinjenja kao i mikroelemenata, na antioksidativnu aktivnost ispitivanih uzoraka kupine, u ovom istraživanju radila koreACIONU analizu. Utvrđeno je da ispitivani uzoreci kupine imaju izuzetno visok stepen korelacije između sadržaja ukupnih fenola i tanina i antioksidativne aktivnosti mjerene DPPH testom. Visok stepen korelacije pokazuje i pojedinačno identifikovani antocijan cijanidin hlorid sa vrijednostima antioksidativne aktivnosti mjerene DPPH testom. Pri koreacionoj analazi između pojedinačno identifikovanih mikroelemenata i antioksidativne aktivnosti u ispitivanim uzorcima kupine uočeno je da Zn ima visok stepen korelacije sa vrijednostima antioksidativne aktivnosti dobijenim DPPH testom, dok Fe i Cu imaju umjeren stepen korelacije sa vrijednostima dobijenim istim testom.

Premda pregledu nama dostupne literature nema podataka o ispitivanju antioksidativne aktivnosti pitome i divlje kupine i o sadržaju mikroelemenata u ovoj biljci sa područja Crne Gore, pa je sve dobijene rezultate kandidatkinja poredila sa dostupnim literaturnim podacima ispitivanja kupine, uglavnom iz regionala.

U **Zaključku** je ukratko, na osnovu analiziranih i detaljno prodiskutovanih rezultata, kandidatkinja predstavila najznačajnije rezultate do kojih je došla u toku realizacije ovog master rada:

- Rezultati dobijeni u ovom istraživanju pokazuju da pitoma i divlja kupina (*Rubus Fruticosus L.*) sadrži značajnu količinu antioksidativnih materija (fenola, flavonoida, antocijana i tanina). Dobijeni rezultati ukazuju na to da veću antioksidativnu sposobnost ima divlja kupina što je i bila prepostavka (hipoteza) od koje je istraživanje i počelo. Najveći sadržaj flavonoida, ukupnih antocijana i tanina zabilježen je u tropu divlje kupine, a ukupnih fenola u soku gajene kupine. Utvrđeno je i to da se u tropu gajene i divlje kupine zadržalo više ispitivanih polifenolnih jedinjenja (izuzev ukupnih fenola) u odnosu na sok obje vrste kupine.
- Rezultati dobijeni HPLC analizom su pokazali da su u ispitivanim uzorcima pitome kupine identifikovani cijanidin-3-glukozid, malvidin-3-glukozid, cijanidin-hlorid i derivat cijanidina dok su u divljoj kupini identifikovani cijanidin-3-glukozid i cijanidin-hlorid. Nađeno je da je najzastupljeniji, pojedinačni antocijan cijanidin-3-glukozid, u tropu divlje kupine.
- Ispitivanjem mikroelemenata u soku, tropu i plodu gajene i divlje kupine, utvrđen je najviši sadržaj gvožđa. Nađeno je da je sadržaj bakra najveći u soku divlje kupine. Konzumiranjem 300 g gajenih odnosno divljih kupina u organizam se unese oko: 10 % Fe iz gajene odn. 9 % Fe iz divlje kupine, 10 % Mn iz gajene odn. 32 % Mn iz divlje kupine, 14 % Cu iz gajene odn. 11 % Cu iz divlje kupine i 2 % Zn u slučaju obje vrste kupine.
- U ispitivanim uzorcima kupine utvrđen je visok stepen korelacije između sadržaja ukupnih fenola i tanina sa vrijednostima antioksidativne aktivnosti mjerene DPPH testom ( $R^2=0,961$ ,  $R^2=0,8256$ , respektivno), kao i pojedinačnog antocijana cijanidin hlorida sa vrijednostima antioksidativne aktivnosti mjerene DPPH testom ( $R^2=0,9972$ ) što značajno doprinosi antioksidativnoj aktivnosti kupine. Kada su u pitanju mikroelementi, najbolja korelacija dobijena je između vrijednosti dobijenih za cink i DPPH vrijedosti ( $R^2=0,8595$ ).
- Na osnovu navedenih podataka može se zaključiti da ispitivana kupina sa područja Crne Gore ima značajnu antioksidativnu sposobnost pa se shodno tome njenim konzumiranjem može smanjiti učestalost


određenih hroničnih bolesti. Такође, на основу добијених резултата nutritivne vrijednosti може се закљућити да испитивана купина са подручја Црне Горе представља значајан извор микроелемената. Наведена **Literatura** садржи листу од 106 литературних navoda.

### Zaključni stav i prijedlog


Komisija je na основу детаљног pregleda master rada kandidatkinje Gordane Bošković, Spec. App. заштите животне средине под naslovom „Antioksidativni kapacitet pitome i divlje kupine (*Rubus Fruticosus L.*) sa područja Crne Gore“ zaključila da je kandidatkinja kvalitetnim definisanjem teme, savremenim eksperimentalnim pristupom као и детаљним razmatranjima добијених резултата realizovala поставljene ciljeve master rada. На основу izloženog Komisija je pozitivno ocijenila naučne i stručne kvalitete prezentovanog master rada под називом “Antioksidativni kapacitet pitome i divlje kupine (*Rubus Fruticosus L.*) sa područja Crne Gore“ i sa zadovoljstvom predlaže Vijeću Metalurško-tehnološkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore u Podgorici да се kandidatkinji Gordani Bošković, Spec. App. заштите животне средине dozvoli одбрана master rada.

### Komisija u sastavu:

  
Prof. dr Nada Blagojević, MTF, Podgorica, predsjednik

  
Prof. dr Vesna Vukašinović-Pešić, MTF, Podgorica, mentor

  
Prof. dr Biljana Damjanović-Vratnica, MTF, Podgorica, član



Univerzitet Crne Gore  
Centralna univerzitetska biblioteka  
adresa / address \_ Cetinjska br. 2  
81000 Podgorica, Crna Gora  
telefon / phone \_ 00382 20 414 245  
fax \_ 00382 20 414 259  
mail \_ cub@ac.me  
web \_ www.ucg.ac.me  
Central University Library  
University of Montenegro

Broj / Ref 01/6-16-397/1  
Datum / Date 23.11.2022.

Crna Gora  
UNIVERZITET CRNE GORE  
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET  
2447  
Broj 23-11-22  
Podgorica, 20 god.

UNIVERZITET CRNE GORE  
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET  
Sekretar  
Gospoda Seka Šekularac-Petrović

Predmet: Vraćanje master rada kandidatkinje Gordane Bošković sa uvida javnosti


Poštovana gospođo Šekularac,

U prilogu akta dostavljamo Vam master rad pod nazivom: „**Antioksidativni kapacitet pitome i divlje kupine (Rubus fruticosus L.) sa područja Crne Gore**“, kandidatkinje **Gordane Bošković**, koji je u skladu sa članom 21 stav 2 Pravila studiranja na master studijama dostavljen **Centralnoj univerzitetskoj biblioteci** dana 15. 11. 2022. godine, na uvid i ocjenu javnosti.

Na navedeni rad, Centralnoj univerzitetskoj biblioteci nisu dostavljene primjedbe u predviđenom roku od 7 dana.

Molimo Vas da nam nakon odbrane dostavite konačnu verziju master rada.

S poštovanjem,



DIREKTOR

mr Bosiljka Cicmil

Pripremila:

Milica Barac  
Administrativna asistentkinja  
Tel: 020 414 245  
e-mail: [cub@ucg.ac.me](mailto:cub@ucg.ac.me)

Crna Gora  
UNIVERZITET CRNE GORE  
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Br. 2389  
Podgorica, 05.11.2022. god.



Univerzitet Crne Gore

**Univerzitet Crne Gore**  
**Centar za unapređenje kvaliteta**

telefon: +382 20 414 252  
e-mail: office@qas.ac.me



Broj: 01/3-290/3

Podgorica, 11.11.2022. godine


**METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**KOMISIJI ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE**  
**PREDSJEDNIKU KOMISIJE**

Poštovani članovi Komisije za postdiplomske studije,

U skladu sa Odlukom o korišćenju softvera za utvrđivanje plagijata na Univerzitetu Crne Gore, Odbor za monitoring master studija je, na sjednici od 08-10.11.2022. godine, razmatrao izvještaj softvera sa rezultatima provjere master rada kandidatkinje **Gordane Bošković** pod nazivom „Antioksidativni kapacitet pitome i divlje kupine (*Rubus Fruticosus L.*) sa područja Crne Gore“ i utvrđeno je da u radu nema elemenata koji ukazuju na plagijat.

Predlaže se sprovođenje dalje procedure, u skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.

**ZA ODBOR ZA MONITORING MASTER STUDIJA**



Prof. dr Sanja Peković, s.r.